

Rubric - Mandaya Caraga

Original

1. Matinud-anon ngini kay:

1. Kay pulong ngini ng Ginno ug yang Bibliya madayaw kay ngini nato makita ya kanato kaugalingon.
2. Baylohan, ug di waw-on daw nan yang mga pulong ug ideya na iyang sang Bibliya.

2. Klaro ngini kay:

1. Masabtan ngini sa mga otaw sa tribo kay yahubad na ngini sa kanak mikaugalingon na tiniyaba.
2. Kinahangian isab na klaro yang hinubad para masabtan sidtong mga Caragenio na dili na makaistorya nang kanami tiniyaban ug makasabot pa ang mosunod nga henerasyon nga manolinga.
3. Mas masabot no ya nang kanami hinubad kaysa Bibliya ng Bisaya kay ngini way gana kung dili ngini masabot nang kanami na katribo.
4. Kinahanglan klaro para masabot gayud ug mapakita yang mensahe nang Ginoo para sa kanami na katribo.

3. Ya sunod nami sang panghitabo sang awon kay:

1. Ya sunod nami yang panghitabo sang awon sa Bibliya para masayod ang kanami katribo sang panghitabo sa Bibliya.
2. Ipabilin yaan ang mga ngalan nang otaw, lugar, mga, yanghitabo, yang oban pa kay amo man gayud ngini ang nahisulat sang Bibliya.

4. Natural ngini tungod kay:

1. Para masabot ng tanan mas gusto nami gamiton yang masayon na termino na kasagaran ya gamit nami sang kanami komunidad.

5. Pareha ngini tungod kay:

1. Ipagawasnami yang sakto na pagbati para kasayodan na aduna kinabuhi iyang mga istorya.
2. Kinahanglan bantayan usab daw pangutana ngini aw dili para mapakita daw unan yang buot ipasabot ng istorya.
3. Kinahanglan gayud na hubadon sa insakto na pagbati nga anaa sa gigikanan nga teksto.

6. Tukma ngini kay:

1. Kinahangian dili gayud bagohon o kambiyohan o wa-on yang mga pulong sang mga giyubad para mainsakto ngini ug tukma.
2. Dili gayud ilisan o wa-on yang pangan nga mga otaw ug lugar, mga yahitabo, ug iban pa sa yang yihubad.

7. Awon katungod sen-I tungod kay:

1. Dili gayud ilisan o wa-on yang mga pangan nang otaw o lugar, mga ya hitabo ug iban pa sa hiyubad aw awon katungod yang Bibliya na yang tanan na yahisulat tinuod gayud.
- 2.